

CRNA GORA  
S K U P Š T I N A  
Odbor za međunarodne odnose i iseljenike  
Broj: 33/24-5/47  
EPA 391 XXVIII  
Podgorica, 17. decembar 2024. godine

**ODBORU ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET  
SKUPŠTINE CRNE GORE**

Na osnovu člana 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore sa 22. sjednice, održane 17. decembra 2024. godine, dostavlja matičnom odboru

**MIŠLJENJE  
O PREDLOGU ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2025. GODINU**

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, na 22. sjednici održanoj 17. decembra 2024. godine, u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo dijaspore.

Obrazloženje Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo dijaspore dao je g. Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija. U ime Ministarstva vanjskih poslova, sjednici je prisustvovao generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Adis Pepić, dok Ministarstvo dijaspore nije imalo svog predstavnika na sjednici Odbora.

Predstavnik Ministarstva finansija Paunović je istakao da je za potrošačke jedinice koje su predmet razmatranja Odbora Predlogom zakona o budžetu za 2025. godinu opredijeljen ukupan iznos od 23,5 miliona eura, od čega za Ministarstvo vanjskih poslova 22,22 i Ministarstvu dijaspore 1,3 miliona eura. U odnosu na 2024. godinu predviđeno je ukupno povećanje od oko 2 miliona eura, od čega uvećanje za Ministarstvo vanjskih poslova iznosi 1,65 miliona eura dok se za Ministarstvo dijaspore bilježi uvećanje od 0,33 miliona eura.

Za Ministarstvo vanjskih poslova uvećanje od 1,65 miliona eura odnosi se dominantno na bruto zarade i doprinose na teret poslodavaca u iznosu od 0,5 miliona eura, za rashode za usluge u iznosu od 120 hiljada eura, za službena putovanja za potrebe redovnih aktivnosti kako u zemlji tako i u postojećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i tri nova predstavništva, zatim za usluge prevoza, za naknadu selidbenih troškova diplomata na mandat i prilikom njihovog povratka u zemlju, kao i za ostale troškove, za rentu po osnovu zakupa objekata kao i naknade troškova stanovanja osoblja i ostale izdatke. Pored navedenih izdvajanja, kod Uprave za imovinu predviđena su sredstva za adaptaciju dva diplomatsko-konzularna predstavništva, u Vašingtonu i Briselu kao i adaptacija objekta austrijskog poslanstva na Cetinju.

Predstavljajući predloženi budžet Ministarstva dijaspore, Paunović je informisao da su planirana budžetska sredstva u iznosu od 1,3 miliona eura, što predstavlja oko 330 hiljada eura uvećanje u odnosu na pethodnu godinu. Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima propisano je da budžetska sredstva za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa dijasporom i iseljenicima obezbjeđuju, u najmanjem nivou od 0,07 tekućeg budžeta Crne Gore, međutim budžet koji je opredijeljen je za oko 240 hiljada eura veći u odnosu na propisani limit. Planirana su sredstva za sve ostale programske aktivnosti Ministarstva dijaspore u skladu sa funkcijom ovog Ministarstva za narednu godinu.

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Adis Pepić kazao je da je zahtjev za budžetska sredstva za narednu godinu podrazumijevao plan jačanja i širenja diplomatske mreže kao i snaženje kadrovskih kapaciteta u Ministarstvu. Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu za aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova opredijeljeno je 22,218 miliona eura. Više od dvije trećine budžeta, odnosno 16,12 miliona eura odnosi se na rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore. Skoro polovina ovog iznosa, od 46% planirana je za zarade zaposlenih tokom rada u inostranstvu. Drugi važan izdatak u ovom dijelu odnosi se na rentu za službene prostorije diplomata, odnosno 29% budžeta, dok se treća stavka odnosi na angažovanje lokalnog osoblja, vozača i tehničkih sekretara. Ostatak iznosa odnosi se na druge operativne troškove, kao što su rashodi za materijal, usluge i ostalo.

U svom izlaganju, Pepić je naglasio da od ukupno 40 DKP-a, 22 funkcionišu na nivou privremenog otpravnika poslova, a skoro polovina ambasada, odnosno njih 13, ima samo po jednog diplomatskog predstavnika. Od šest misija dvije nemaju stalne predstavnika, UN i NATO, dok dva od četiri generalna konzulata, u Frankfurtu i Njujorku, nemaju generalne konzule.

U ukupnom iznosu za aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava opredijeljeno je više sredstava u odnosu na tekuću godinu, za skoro 2 miliona, međutim ukoliko mreža bude popunjena planiranim brojem diplomata postoji potreba da se ovaj iznos dodatno uveća. Planirana sredstva ostavljaju ograničenu mogućnost otvaranja novih diplomatsko-konzularnih predstavništava, koja su inicijalno bila predložena.

U dijelu bilateralnih i multilateralnih poslova predviđena su sredstva u iznosu od 4,95 miliona eura, a u dijelu upravljanja Ministarstvom vanjskih poslova opredijeljeno je oko 1,14 miliona eura. Najveći dio ovog iznosa, tačnije 40% odnosi se na kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama, posebno su opredijeljena sredstva za predsjedavanje Savjetu Evrope 2026-2027. godine, što se u najvećoj mjeri odnosi na upućivanje dodatnih službenika u Strazbur.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je sadržajna diskusija u kojoj su učestvovali članovi Odbora kao i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva vanjskih poslova.

Članovi Odbora istakli su potrebu za usklađivanjem primanja zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova sa zaradama u javnom sektoru, imajući vidu da je osnovni Zakon o vanjskim poslovima usvojen 2017. godine, te da zarade zaposlenih u Ministarstvu nisu usklađivane sa važećim propisima koja regulišu primanja zaposlenih u javnom sektoru.

Takođe, članovi Odbora saglasni su da finansijska sredstva za rad i život naših diplomata i njihovih porodica u inostranstvu moraju biti na mnogo većem nivou, s obzirom

da ne korespondiraju realnim potrebama. Istakli su i višegodišnji problem sa kojim se suočavaju naša DKP u inostranstvu a to je nedostatak sredstava za potrebe reprezentacije.

Evidentirana je i potreba za urgentnim djelovanjem po pitanju renoviranja zgrade Ambasade Crne Gore u Vašingtonu koja je trenutno u lošem stanju.

Takođe, poslanici su ukazali na potrebu dugoročnog rješavanja pitanja smještaja DKP-a Crne Gore kroz kupovinu objekata i preusmjeravanja sredstava namijenjenih za rentu u svrhe plaćanja rata kredita za potrebe kupovine objekata i dugoročnog rješavanja ovog pitanja.

Imajući vidu saglasnost članova Odbora povodom potrebe za većim izdvajanjima iz planiranog budžeta za potrebe Ministarstva vanjskih poslova, zaključeno je da se do završetka rasprave u načelu, naprave dodatne konsultacije sa Ministarstvom u cilju definisanja prioriteta i eventualnog amandmanskog djelovanja Odbora na tekst Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu.

Članovi Odbora istakli su, takođe, da su sredstva opredijeljena za Ministarstvo dijaspore nedovoljna, te da je potrebno više pažnje usmjeriti na programe i aktivnosti koji se odnose na dijasporu i iseljenike.

Odbor je jednoglasno, sa sedam glasova „za“, dao pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo dijaspore.

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
**Duško Stjepović**

